ས་གཞི

"དགེ་གྱི་ཕྱོགས་གསུམ་ཆོས་གནས་དེན་ལུ་རེན་ཐང་ཆ་བཀོལ་གཞི་དེ་ཅིན་ལྷུང་བཞད་དོ།"

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་བྱ་གཤམ་དུས་དེས། ཟླ་ཝོ་ ２０１７ ཟླ་ ４ ཚེས་ཟླ་ ２ ཚུན་ཟླ་ ５ བར་ཕྱེས་ ２ པ།

དཀར་ཆག

ཁྲོམ་ནང་བཤད་ཀྱི་ཁ་ཆད་རྒྱུ་དངོས་ལྷོད་ལེན་ཀྱི་དོན་ལུ། མི་ཞེར་གཤུང་སྒོ་བཀོ་བཏུགས་ཡོད་པ།	རྩེད་ཐང་ ３།
ལྷོར་བཅུང་མི་ཞེར་ཚུ་གིས་དོན་ལས། ས་ཆའི་ཁུས་ཅོག་ཅོག་བཀོ་བཏུགས་ཡོད་པ།	རྩེད་ཐང་ ３།
ཁབས་ཀྱི་ས་ཆའི་ཅོད་ཅེགས་བཟོ་བའི་བསྟུང་།	རྩེད་ཐང་ ４།
ས་ཆ་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་ཀུན་ཚུ་ཡང་ཆ་དང་ཅོགས་ཀྱི་ལག་ཤར་ལེ་།	རྩེད་ཐང་ ５།

ལྷོར་བཅུང་གི་བསམ་གཞི

ཟླ་ཟླ་ཚེ་དབང་ རྒྱ་ཆེན།

ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་མཐུན་ལྡེན།

ཕྱོགས་གྲོལ། དགུང་ལའང་དབང་དཔྱད ལྷོ་ཀཆར་ལྡེ་ཚན། ཀཆུར་མེད་ཏོ་ཏེ། ས་ཆ་ཐོ་བཀོ་ཁ་ལོན།

ཁྱབ་ཁག། ཀླུ་བཅང་ཡུན་ཚོགས། གཙོ་ཁང་ཁྲིན་བཀྲིས།

ཁྱབ་ལྷོ་ས་མཚམས་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱང་ཆེན་གསར་པ་ཁཏྲོལ་ཁྲག་ཁབས་ཡོད་པ།

ལྷོ་ཝོ་ ２０１７ ཟླ་ ２ པའི་ཚེས་ ２４ ལུ་ རྒྱལ་ལྷོ་ས་མཚམས་ཀྱི་རྒྱང་ཆེན་གསར་པ་ ལས་བཤོལ་ཀྱི་བས་ལུན་ཅང་ལྷོ་གིས་ ཡིག་ཚང་མང་ཁཏྲོལ་ཁྲག་ཁབས་ཡི། ཁཏྲོལ་ཁྲག་རྟེན་ཁབྱེལ་བཅེལ་ས་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་ལོན་ཡུལ་མི་ཅུ་ཀྱི་ཚང་དང་ མང་མི་བཟང་བ་ཕྱིས་ གཅེན་ཅེ་ལྷ་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོར་གནང་ཡི།

རྒྱལ་ལྷོ་ས་མཚམས་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱང་ཆེན་གསར་པ་ ལས་བཤོལ་ཀྱི་བས་ལུན་ཅང་ལྷོ།

དཔྱིད་ཀི་ཟླ་གཉིས་མ་བཞེས་པའི་ངལ་ཟླ་ ཁབྱེད་ རྒྱལ་བཞི་ཡོའི་རྒྱང་ཆེན་ཡིག་ཚང་མང་ཡུག་ལུ་ཁག་ ཡོད་པར་ ཁོ་གིས་ ཁེ་གི་ཡོག་མང་ལུ་ཁཏོ་དང་ཡ་བང་ ལྷོ་ལོ་ １９４９ ལུ་ མང་ལྷོ་དང་ལྷོ་ལ་ཁཏོ་ཀྱི་ཆུ་ལས་ ཁང་ཡུག་ལུ་མཇད་ནུག ཁ་ཡོག་ཐོག་ལོ་ཡོད་ ２４ ཏེ་ཅིག་ ཐཙུག་ལས་པའི་ཨིང་ལུ་ ཁོ་གིས་ལས་ས་ལོའི་མང་ཡུག་ཡྱེ་ ཤུ་ལུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལེ་མས། ཁོ་གིས་ ཤ་ཧཱ་ལི་རྒྱལ་ལས་ ཤེ་ཨིས་ རྒྱལ་ལྷོ་མི་ཤ་ཨང་ལས་བཤད་ཁྱོད་ཁ་ཏོག་ལས་ ལྷོ་ཐ་ལ་ཅང་ལས་ ཨ་ཤ་ཨང་ལས་བཤད་ཁྱོད་མཐོ་ཨིམ་ ཁོ་ང་མའི་ཕྱེས་ཡོན་ལྷུང་ཡོད་ཙམ་ལས།

ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཤེས་ལྷོད་ལྷོ་ཤ་ཁབ་ཡོད་པ།

མཇུ་ཆེན་ཀྱིས་ ཤ་བང་ཁཤས་ལྷ་ཇོ་ཁྲོམ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཤེས་ལྷོ་ལྷོ་ཤ་ཁའི་བཞུང་།

ལྷ་ཝོ་ ２０１７ ཟླ་ ２ པའི་ཚེས་ ２４ ལུ་ ས་ཆ་ བདག་གིས་ཁྲོད་དང་ཁཏོན་ཁྲོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཇུ་ཆེན་ ལས་ཁུངས་གང་ས་ ３４２ ཤང་ལྷན་ཀྱིས་ ཡུན་ བདག་ཁྲོད་ཤང་ཁཏོན་ཁྲོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་ཅ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཇོ་ཁྲོམ་ཀྱི་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཇོ་ཁྲོམ་ཀྱི་ ལས་ཁུངས་ ２ ཤང་ལྷན་ཀྱིས་ ཁ་ཇོ་ཁྲོམ་ཀྱི་ ལས་ཁུངས་ ２ ཤང་ལྷན་ ２ ཡོད།

ཁྲོམ་རྡུང་ཁམས་ཀྱི་ས་ཚད་རྩིས་ལྷོད་ལེན་གྱི་རྒྱུན་ལུ་ མི་སེར་གཞུང་སྒོ་ཁག་བཏོན་བཏུགས་ཡོད་པ།

ཕྱོགས་ཆོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷོ་བཅུང་མི་དམངས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷོད་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ ས་ཚ་ལྷོད་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་མཐོག་ཡར་ཁབས་ནས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ། ཐབས་ལམ་ཅུ་ཆོགས་ཁཆོག་ཞིབ་ཁབས་ཁའི་བསྒང་ར་ཡོད་ཡང། མི་སེར་གཞུང་སྒོ་ (Citizen portal) ཁའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་གཏིག་ཡིན་མ་འདུ། ཁའི་ཡང་ ཀློག་རིག་ཡོངས་ཁབ་ཐོག་ཕན་ཐུན་ཡོད་པ། ཁྲོམ་གྱི་ས་ཚ་རྩང་རྒྱུ་རྩོལ་ཚུ་ ལྷོད་ལེན་ཁབས་ཚུ་ལུ། ཡོངས་ཁབ་ཀཆར་སྒོ་དེ་ ཡང་ཅུན་ཆོགས་ཡིག་ཚང་གི་གཤས་ཀྱི་ཅ་ནང་གཞི་བཏུ་གས་ཁབས་དེ་ཡོངས་པ་། མི་སེར་ཚུ་གིས་ citizen.nlcs.gov.bt ལྷོད་དེ་ ལག་ལེན་ཁཐབ་ཚུ་ལུ། རིམ་ཤུགས་དེ་ ཅ་མའི་ ཡོངས་ཁབ་ཐོག་ས་ཚ་ལྷོད་ལེན་ཁབས་བཀའ་ཁྲོམ་ལྷ་ e-Sakor གི་ཐོག་ལུ་ ཡར་རྒྱས་དང་གོང་ཁཡོལ་བཅུང་ཡོད་པ་ཡིན།



མི་སེར་གཞུང་སྒོ་ཡོངས་ཁབ་གཏིང་རྩོ་ཤོག་གི་མཐོང་ཐང་།

ཤུ་ཀ'ཆོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ལྷོ་བཅུང་མི་དམངས་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷོད་ཐབས་ཀར་ཕན་ཐུན་ཅན་ཐབས་ལུ་ ས་ཚ་ལྷོད་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་མཐོག་ཡར་ཁབས་ནས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཏེ། ཐབས་ལམ་ཅུ་ཆོགས་ཁཆོག་ཞིབ་ཁབས་ཁའི་བསྒང་ར་ཡོད་ཡང། ཁྲོམ་ཤུགས་ཀྱི་ ཁ་ཕ་ཁ་ཤས་ཙམ་ལུ་ ཡོངས་ཁབ་ཀཆར་ཐོ་ ཡང་ཅུན་ཆོགས་ཡིག་ཚང་ཀ་ཤ་ནས

ལྷུན་བཟང་མི་ཁེའུ་ཚུ་གི་རྟེན་ལས་ ས་ཆའི་ནང་བས་རྟོག་ཞིབ་བཏོན་གས་ཡོད་པ།

ཕུང་ཆེན་ཀུན་ཁྱབ་ལས་ ལས་ལྷ་གཅིག་གི་ས་ཆའི་རྩོད་རྟོག་ལེགས་མཇུག་པའི་བསྟུང།

ཀུན་ཡོངས་ས་ཆ་ཁྱབ་ཆེན་ཀྱིས་ ལྷ་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ། ཨའི་ཚེས་ ༡༨ ལས་ ༢༢ ཚུན་ ཁཀོ་དང་པ་བང་ ཁྱབ་ཁེངས་ཞལ་ཏེམ་ལྷན་ཀུན་ལས་ ཟླ་ལྷོ་ཤར་ལུ་ ཟླ་ལྷོ་དཀར་ཕུ་ཐང་ཨའི་ས་ཆ་ཚན་ཁག་ཆུང་ལས་ཀོ་ཐུ་ལྷོ་ནི་དང་ ས་ཆའི་ཁཏོང་ཀྱིས་ས་ཆུ་ལས་ཐོག་ཕུ་ཐང་ལས་ ཟླ་ལྷོ་ཤར་ལུ་ ཨ་ལྷོ་ཁ་ཚན་ཁག་ལ་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅིང་ ས་ཆའི་ཁཏོང་ཀྱིས་ཁ་ཕྱི་ཁ་ནས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཕ་ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ་

རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ཡིག་ ཤེས་ཚ་དར་ཁྱབ་གྱང་དགོ་པའི་དགོས་པ།

ཟླ་ཚེས་ ༡༠/ ༣/ ༢༠༡༧ ནས་གཟའ་ལྷག་ཕེབ་ཕའི་ལས་རིམ་ཐེངས་ ༥༤ པ་རང་ ཤེས་ཚ་གོང་འཕེལ་ཁག་ཅན་ཚོགས་འདི་གི་ སྐྱེ་ཡིག་གོང་འཕེལ་ལ་ཀློན་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་ བཀྲིས་ཚེ་དབང་མཆོག་ཅན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ཤེས་ཚ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་འབྲེལ་ཁ་བའི་ལས་ཀྱི་ཐོག་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ཡིག་ཤེས་ཚ་དར་ཁྱབ་གྱང་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ གསལ་ཁ་འབད་ཡོད་ཡིན།

ཁོ་གིས་གསལ་ཁ་འབད་མི་རང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡིན་གྱིས་ གཙོ་བོར་བཅོས་ཐུབ་པ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ཡིག་ཤེས་ཚ་དར་ཁྱབ་གྱང་ དགོ་པ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་མ་བཤད་བཤད་སྟེ་ གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།

- རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ཡིག་གི་བྱེད་ཐུབ་གཙོ་ཆ།
- རྒྱལ་ཡོངས་སྐྱེ་ཡིག་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གྱང་ཕྱི་རྒྱུ་ཐབས་ལམ།
- རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ཁ་སྐོར།
- ཁ་སྐྱེ་ཆ་མཉེ།
- ཁ་སྐྱེ་ཆ་མཉེ་ཀྱི་གནོད་པ།
- སྐྱེ་ཡིག་དང་ཤུད་པའི་ཆོས།
- གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཤེས་ཚ་སྐྱེ་ཡིག་ཀྱི་ཁྱད་རྫས།

ཟླ་ལོ་ ༡༩༧༠ ཡི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པའི་ཁབས་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཇམ་གླིང་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་འབྲུས་མི་ཕྱི་ ཁཤུས་ཁབ་ཏུ་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ ཤེས་ཚ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ ཤེས་ཚ་ཁ་ཤས་ ཡིག་ཆ་ཡིན་ཡང་ ཤེས་ཚ་ཁ་ཤས་ ཡིག་ཆ་ ཡིག་ལེན་ཁཐབ་ངོ་བའི་ཡིག་ཡོ་ཕྱི་ ཐཟོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཤེས་ཚ་ཀྱི་ཤེས་ཚ་ ཤེས་ཚ་ཁ་ཤས་ ཡིག་ལེན་ཁཐབ་ངོ་བའི་ཡིག་ཡོ་ཕྱི་ ཐཟོ་ཁ་ཤས་ ཡིག་ལེན་ ཁ་ཤས་ ཡིག་ཆ

ཙཱ་ཡོ་ཚུ་གིས་ ཁ་ཤིར་གཤན་ལྷན་ཁྱོད་པ་ཅིན་ ཤ་མེད་འཚོ་བའི་ཁ་ཤིར་ཟེར་བཤད་ཙམ།། ལོ་དེ་ 1900 འི་ཤུལ་ལས་ ནཱ་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྨན་ཀྱི་རང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོད་མི་ཁ་ཤིར་འདི་ ཅིན་གྱུང་ཅན་ཕའི་ཁ་ཤིར་ཟེར་སྨན་ཙམ།།

ཁོ་གིས་ཁ་ཤིར་ཤ་མེད་འཚོ་བའི་གཏེར་ཚྭི་ཀྱི་ཀྱོར་ལས་བཤད་པ་དེ་ ཁ་ཤིར་ས་ཁམ་ལ་ཡང་ཐུག་ཕྱོགས་འཚོ་ཀི་ཡོད་ཟེར་བཤད་པ། དཔེར་ན་ ལམ་ལྷོ་ལ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏུ་དང་ ཟླུང་ ཐུན་ཆོམ་ལ་ ས་ཁོག་ལ་ཀློ་ ལོག་འཐོབ་ནི་མེད་པ་ལྟེ་འབྲེལ་ནི། ཅིག་ཁོ་ལ་ཡོད་ཀ་ཤ་ཆགས། བང་ནི་ཇི་ཙམ་ཡ་ཡོད་ཀ་ ཤ་ཆགས། ཤ་ཆགས་ ཁ་ཤིར་ ཤ་ཆགས་ ཁ་ཤིར་ ཤ་ཆགས་ ཁ་ཤིར་

འདས་པའི་ལོ་དོ་ ২০১৬ ནང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་འགྲུར་རིམ་བསྒྲུར་སྟོན།

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁཏོན་གཞུང་ལྷོང་དང་ཐབས་རིག་ལེགས་ལང་ལུ་ཀའི་ ལོ་བཅུར་གོ་བཅུར་ནལ་ཁཏོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཕྱན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོག་ཚུ་ལུ་ མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད།

མི་དབང་མངའ་ནགས་མཆོག་གིས་ གླང་ཆེན་ཕུག་ཆེན་འདི། ཐ་བ་ཐང་ གཡུས་ཚན་ནས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནོས་ཆགས་ལས་རིམ་ཐོག་ལུ་ མི་ལེར་གནོས་ཆགས་ཡོད་ལར་ གཏིགས་བསྐོར་བྱེན་གནང་ཡོད།

འགྲུར་རིམ་༡པ།

ནགས་ཏོག་སྐྱེལ་ སྤྲོད་ཡར་དྲག

- ལ་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལེན་ཐབས་ལུ་ ལ་ཆའི་ བྲེལ་གནད་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཏོག་འབད་ཡོད།
- ཕྱག་ལུས་ཀྱི་བཞག་ཤུ་ ཐུམ་འགོར་ཤེ་ཤེ་ལྟེས་ལྷོད་ཡོད།
- ཀྱི་བཞག་ ༥ ནང་ ལ་འཛལ་འཕྲལ་ཆས་ཐེབས་ཐོབ་ཡོད།

- ལོ་བཅུར་ལ་ཆ་ཕྱན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་བཅུར་ནལ་ཁཏོམས་ཚོགས་ཡོད།
- ཆུང་རིང་ཤེས་ཚོར་དང་ཡར་ལེན་ཆགས་པཐས་ཀྱི་རྒྱགས་དཔྱད་གང་གསར་པ་ བཟོ་ཡོད།
- ཡིག་ཚང་གི་མཚོན་ཆ་ཤམ་གས་བཏོགས་དང་བཅ་ཁྱགས་འབད་ཡོད།.
- ལ་ཆ་བཀོལ་ལྷོད་དབང་ཆའི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་བཏོགས་འབད་ཡོད།

འགྲུར་རིམ་༢པ།

གནོག་སྟེ་གོང་འཕེལ།

འགྲུར་རིམ་༣པ།

ས་ཆའི་གཞུང་སྒྲོང་ ཡར་དྲག

- ཕྱན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་རྡིང་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆ་བཟློས་འཇལ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད།
- ལ་ཆ་གླར་ལྷོད་ཀྱི་ཀླ་ཆ་བཟློས་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད།
- ལ་ཆ་བཀོལ་ལྷོད་དབང་ཆའི་ལག་ཕྱེར་ཐོབ་ལག་ལེན་འགོ་བཏུགས་ཀྱི་ཐབས་ ཐུས་བཟོ་ཡོད།
- ཀྱོང་གས་ཀྱི་ལག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆ་བཟློས་འཇལ་ཐེངས་ ༢ པ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད།

འགྲུར་རིམ་༤པ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁྱོན་གནས་སྟུད་གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ།

- མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱའི་ དཔེ་རྟེའ་འགོ་འཛིན་མཛད་གནང་མི་འདི་ རྒྱལ་རབས་དང་ལྡན་པའི་ རྒས་ཚོན་ཅིག་ཡིན།
- ཡུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ ས་གཞི་དང་ འཛིན་ཁྱུད་གི་རྟོག་ཡུ་ ས་ཆ་རིག་པའི་བརྟེ་རྟོག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ བརྟན་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད།
- ས་ཆ་རིག་པའི་བརྟེ་རྟོག་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ ཤུང་ཡོག་ལག་ལེན་པའི་ ཐོན་འཛི�་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད།



- གཞལ་མ་ལྷོ་ཁྲོམ་ཀྱི་ཁྲམ་གྲངས་ ༥༣ །
- ཏིང་ཏིལ་ཁྲོམ་ ཁྲམ་གྲངས་༥།
- ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཏྲིང་ནང་ ཁྲམ་གྲངས་ ༢ཀ།
- བཀྲིས་གསང་ཚེ་ ཨའོག"གསུམ་ཁྲོམ་ ཁྲམ་གྲངས་ ༡༠༢།
- ཡུན་ཚོགས་ཀྱིང་ཁྲོམ་ཏྲིང་ ཁྲམ་གྲངས་ ༡ཀ་ཆ་ དང་ ཙཱ་མོ་ཆུ་ས་གནས་ས་ཁོངས་ འཆར་གཞི་ ཁྲམ་གྲངས་ ༥༢ །
- དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་ཀྱི་ ས་གནས་ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་ ༣ པ་དང་ ཨ་པའི་ཁྲམ་ གྲངས་ ༣ཆཀ།
- བཀྲིས་གསང་ཚེ་ཁྲོམ་ལྷ་ ཁྲམ་གྲངས་ ཨ་༠༢།
- ཐིམ་ཕུག་ཀྱོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲམ་གྲངས་ ཨ་༠ཨ་༢།

འགྲུར་རིམ་༥པ།

ལག་ཁྲམ་གསར་པ་ རྩེས་སྒྲོད།

འགྲུར་རིམ་༦པ།

དམིགས་བསལ་གྱི་ ལྷོགས་གྲུབ་དང་རིག་ རྩལ་གོང་འཕེལ།

- ཆུ་ཚ་བཀྲིས་དཔག་ཚལ་ ཁྲིམས་ལྷང་འགན་ལྟེའི་སྤྱོད་བརྟན་ལྷེབ་ཚད་ ལས་ ཡུན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཀཡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ གཅིག་ལྷོ་ལ་ཁ་ཤས་ ཐ་ཚིག་ལྷ་ཁ་ ཨ་ཅ་ཀ་བདུ་ཡོད།
- ཡོངས་ཁབ་ལོས་ཀྱི་ ས་ཁཡལ་ཁ་ཚུ་ལུ་ ས་ཁཡལ་ཁཕྱལ་ཆས་RTK ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་སྤྱོད་བརྟན་ཐྲེན་ཡོད།
- ས་ཆ་ཡུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཐྲེབ་ཚུ་གིས་ ཁཡོད་ལྟ་ལུ་ ཁ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ ལས་ཀ་ཁ་ ཨ་ཅ་ཀ་ ལ་ཁ་ ཨ་ཅ་ཀ་ ཨ་ཅ་ཀ་ ཨ་ཅ་ཀ

རང་གི་ལམ་ལྟོག་ཅམས་ལྷུང་ཁབས་དགོས་ཁག་ཆེ་བའི་ཡོད།

ངག་དབང་ཚོས་སྒྲོན་ཁྱིས། ཐོས་བཤོམས་ནང་ལུ། ཐོུས་ཐེས་གསལ་ཁ་ཁབ་བའི་བསྟར།

ཕ་ཚུ་ཅམ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཕུད། རང་གི་ལམ་ལྟོག་ཁ་ལུ་ལྟ་ཡི་མཐོང་ལ་ལ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ། ཁ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ། ཁ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ། ཁ

ལས་ཁུངས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡམ་གྱུ་ཚུ་ཤད་ཆ་དང་ཁོད་ཀྱི་ཐུགས་ཁྲབ་ཡར་ལེན།

རྒྱལ་ཡོངས་ལས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡམ་གྱུ་ཚོགས་པ།

ཟླ་ཆོས་ ۲/۳/۲۰۱۷ཡི་ རྒྱལ་ཟླ་ཡམ་གླིད་ཏེམ་དང་ཧཎྜེ། ཡམ་གྱུད་དབང་ཆ་ཡོ་ཐྲེས་དང་ཧཎ་མཁན་ཡོངས། ངོ	s་ཧཊྚ་ཚུལ་ཀྱིད་ཏོད་ལས། ལ་ཆ་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཡམ་གྱུ་ཚུ་བདེ་མས་ཏེ། ཡམ་གྱུད་ཚོགས་པ་ཅིག་གཞི་བཏུགས་ཧབས་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྟེ་ཡམ་གྱུ་ཚོགས་པ་གཞི་བཏུགས་ཧབས་དགོ་པའི་གནད་ཏོད། ངོ་མ་ཨང་ ཅན་ཚོགས་ཏུང་ཆེན་མཆོག་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་ཡམ་གྱུ་ཀྱི་ཡན་བདེ་ལུ་གཙོགས་ཏེ་ཙམ་ཡིན་མས།

ཡམ་གྱུའི་ཚོགས་པ་དེ་གི་ དམིགས་ཏོན་ངོ་མ་ཨང་ ལ་ཆ་ཅན་ཚོགས་ཀྱི་ཡམ་གྱུ་ཀྱི་ཡན་བདེ་ལུ་ཡན་ཐོག་ཧབས་ དེ་ ཧཆོ་ཨའི་གནས་ཅང་ལ་ཨར་ཏན་བཅང་ཐབས་ལུ་ཧབས་ཀྱི་དེ་གི་ མི་ཚེ་ཡན་བདེ་ཚོགས་ཅིག་ཡིན་ལས་ ཚོགས་པ་ཀོས་ དཏུལ་གནས་ཐབས་ལུ་ མི་ཚེ་ལས་རིམ་ཀྱ་ཚོགས་འགོ་ཁཏེ་ཧཆབ་ཚོག་ཀྱི་མས། ཚོགས་པ་བཅོ་མི་ དེ་ཀོས་ ཡམ་གྱུ་ལས་བྱེད་ཡམ་ཀྱུ་ཀྱི་བར་ན་ཡན་ཀྱུ་ཧབ་ལེ་ལ་ཧབས་ཀྱི་ལུ་ཡན་ཐོག་ཐྲུང་ཚེ། མཐུན་ལས་ ལེགས་ཏོམ་ཧཀྱོ་ཀྱི་ཀོ་ཎིན་ཁ་ཧཁ་ལས་ དེ་མ་ཚུད། ཡམ་གྱུ་ དང་ཧཎ་ལེ་ཧབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡ་ཐཎ་ཀ་ལ

ཀྱི་ལ་ ཡམ་ཀྱ་ཧཐུལ་མི་ཀྱ་ཀོས་ ཡམ་ཀྱ་ཀྱ་ལུ་ཕྱོགས་རིས་ཤུ་མཏེ་ཀཅུ་ཧཅོ་ ཀྱི་ལ་ ཡམ་ཀྱ་ཀ་ཐ་ཀ་ ལ(CEDAW)ཀྱི་ཤེས་ཅོད་ཏོད་ལ་ ཀ་ཅ་ཀཅུ་ཧཅོ་ ཀྱི་ལ་ ཀ་ཐ་ཀ་ ཡ ཡ ཡ

ངོ་རྒྱང་གི་རྟགས་ལྟང།

དམིགས་ཡོད་ཕྲོམ་ཀུན་བ་ཤེས་ཡོད་ལས། མ་ཐགས་ཕྱུང་ཀུན་ཕྱི་ཡི་ཡོད་ཕ།

ང་བཅས་རང་མི་ཚེ་ནང། རང་གི་དམིགས་ཡོན་ཀུན་བ་ཤེས་ཀའི་ཁ་ཏོང་ལམ་ཅན་ཅིག་ཡིན་བུང། ཁ་ར་གིས། མ་ཀའོད་ཀུན་ཀྱི་ཤེ་ཚེ་མཐར་ཀཱུ་ལ་ཅིག་ཡིན། མི་ཚེ་ཡོན་ལང་ལན་ལམ་ཕྱི་བཟོ་ཤེ་ལུ་བཙོན་ཀུན་བསྡེར་ཡིན། རང་གི་དམིགས་ཡོན་ཀུན་ཤུན་ལ་ལུ། རང་ལུ་ལགས་པ་ཐུང་ནི་ཡོད་ནང། དམིགས་ཡལ་ཀུན་ནི་ཀའི། ལྟ་ཀཉམ་ཅོང་ཅོ་ཕྱི་ཀུན་མི་ཚུགས་ཆེར་ཤེས་ཡོད། ཕན་ཁ་ཤེ་ལ། ཤ་ཡི་ཤ་ཀའི། ཚོང་པ་ཐོ་མས་ཀི་ཀ་ཏ་ཕ ཁ ཀ ཁ ཏ ཕ ཀ ཁ ཏ ཕ ཀ ཁ ཏ ཕ

ཀུ་རི་ཞོང་རིའི་བློ་ཁྱེན་མེ་ལས་འཁྱལ་ས་ཡོངས་བཅད་ཡོད།

པར་1པ་བྱང་ ས་ཁཤམ་ཚུ་ཁ་ཕྱི་ཁ་ལས་ཤ་ཚུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། པར་2པ་བྱང་ས་ཁཤམ་ཤ་ཚུ་ཁ་ཁ་ལས་ཤར་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།

འབྲུག་གཞུང་གིས་ ཀུ་རི་ཞོང་རིའི་ཐོག་མེ་ལས་འཁྱལ་ཀྱི་ཐུན་ཚན་ཁག་ལས་བཟོ་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡིན། ཆུ་གར་ཀྱི་ཆུ་དང་ཐོག་མེ་ཀྱོས་བཅུན་ཁབས་ཅོག་ཚད་ཁ་ཕྱིན(ལྷབ་ཀོས།)ལུ་ ལྟ་ལྷོ་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁབས་ཆུལ་ཁབ་བདེ་ལུ་ ཐོག་ཤུག་མ་ཀ་ལྷ་2,600ཁཐོན་ཚུགས་པའི་ཆུས་ཅན་ཀྱི་ ཐོག་མེ་ལས་འཁྱལ་ལྷོམ་རྩིས་ཅིག་ཡིན།

ལྷབ་ཀོས་ཀྱིས་བཅུན་ཁབས་ཅོག་ཚད་ཁཕྱིན་ཀྱིས་ ཆུལ་ཡོངས་ས་ཆ་ཆུན་ཆོས་ལུ་ ལས་འཁྱལ་ཀྱི་ཁ་ཐུགས་ལས་ཀྱི་ཁབ་ཀྱི་རྒྱན་ལས་ ས་འཁལ་དང་ས་ཁ་ཁྱབ་ཆོ་ཀྱི་ལྟ་ཁབས་ནས་ཀྱི་པའི་ ཁུ་བ་ཁབས་ཡོད། ལྟ་ཁབས་ཀྱི་ཁེ་རྒྱན་ལས་ ཐབས་རིག་བརྟེ་ཡོར་གི་ཁལ་ཁཕྱིམས་ཆོས་ཡོངས་ཤ་ཁ་ ཡན་ཆུན་ཀྱོས་བཅུན་ཐོག་ལས་ ལྟ་ཁབས་བཀའ་ཁྱབ་ཆོ་ཀ་ ཅ་ཆས་དང་ དཔེཁག་བསལ་ཀྱི་ལྷ་ཆས་དང་མཁྲེ་ཆས་ ཁཕྱལ་ལྷར་ཐོག་བཟུབ་ཡོད་པའི་ ས་ཁ་མཚོ་ལྷུབ་ཁབས་ དགེ་ཁ་ཁབྱས་ཅེན་ལྟེ་ཅ་ཆས་ཤ་ཁོ་ལས་ཀྱི་ཤོར་ ལས་ཁག་ཤུར་ས་ཀྱོས་ཁ་ཁ་ཡོད།

ཆུལ་ཡོངས་ས་ཆ་ཆུན་ཆོས་ལས་ ལྷབ་ཀོས་ཁ་ཕྱེས་ཀྱི་ཟླ་ཁ་ཁ་ ཟླ་ཆོས་2021/12/2016ལུ་ ས་འཁལ་དང་ ས་ཁ་ཁྱབ་ཆ་ཆོ་ཀ་ཁ་ཆ་ཐོག་ཆ་ཆོ་ཡོད།

ཟླ་ཟླ་2017 ཟླ་3པ་ཚུན་ ས་འཁལ་ཁབས་མི་ལྟེ་ཚན་ཤ་ཀྱིས་ ལས་འཁྱལ་ལུ་ཚུད་པའི་ས་ཁོངས་ནང་ ས་འཁལ་ཚད་ཀྱོན་མཚམས་རྟགས་ཚུ་ཐཀ་ཤ་ཚད་ལས་ ས་ཁ་ཤ་ཁ་ཁ་ ས་ཁ་ཤ་ཁ་ ས་ཁ་ཤ་ཁ་ ས་ཁ་ཤ

ཁྱོད་རའི་ས་འི་བཅའ་ཁྲིམས་མཁྱེན་གནང་།

འབྲུག་གི་ས་འི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིལ་བོ་༢༠༠༧ ཅན་མ།

མི་ངོ་རང་རྒྱུད་གྱི་ས་ཆ།

དོན་ཚན་༧༢: མི་ངོ་རང་རྒྱུད་གྱིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་ས་ཆ་དེ་ ཁོ་རའི་མིང་ཐོག་ཁྱམ་ནང་བཀོད་དགོ།

བཟའ་ཚང་ནང་མི་གྱི་ས་ཆ།

དོན་ཚན་༧༣: བཟའ་ཚང་ནང་མི་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ནང་མི་གཅོ་ཅན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྱམ་བཀོད་དགོ།

སྒྲི་རྒྱབ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ།

དོན་ཚན་༧༤: སྒྲི་རྒྱབ་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེ་ ས་ཁྱམ་ནང་ཇོ་བདག་གི་ར་གི་མིང་བཀོད་དགོ།

ལས་འཛིན་ཚུའི་ས་ཆ།

དོན་ཚན་༧༥: ལས་འཛིན་གྱི་ས་ཆ་དེ་ འབྲུག་གི་ཚོང་སྟེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཡང་ཁྲིམས་གཞན་གྱི་འོག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་མཉམ་ཚོགས་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ཁྱམ་བཀོད་དགོ།

ཆེས་སྟེ་གཙུག་སྟེའི་ས་ཆ།

དོན་ཚན་༧༦: ཆོས་སྟེ་གཙུག་སྟེའི་ས་ཆ་དེ་ མི་ངོ་ཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་མེན་པར་ ཆོས་སྟེའི་མིང་ཐོག་དང་ ཡང་ སྤར་སྒོལ་བརྒྱུད་པ་ ཡང་སྒས་རིམ་བྱོན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་བཀོད་དགོ།

LAND ACT OF BHUTAN 2007

དེས་ཚོག་མཁྱེན་དགོས།

१ ‘མི་ངོ་རང་རྒྱུད་གྱི་ས་ཆ’ ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོ་རང་རྒྱུད་གྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁོ་ར་གཅིག་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་མི་རང་དབང་གི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

२ ‘བཟོ་གྲྭའི་ས་ཆ’ ཟེར་མི་འདི་ བཟོ་གྲྭ་ལུ་ཁྱབ་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམས་གང་རུང་དང་ཁྱེལ་ཏེ་ ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་བཟོ་བསྒྲུན་འབད་ནི་གི་ དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ལུ་གོ་ནི་ད་ དེ་ནང་གཏེར་ཕུས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་པའི་བཟོ་བསྒྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་ འབད་མི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

३ ‘གཙུག་སྟེའི་ས་ཆ’ ཟེར་མི་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་ཁྱིམ་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ས་གནས་ ཤེས་རིག་དང་ སློབ་ཁང་ ཆོས་སྟེ་ལ་ས་ཡིག་པ་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བའི་ས་ཆ་ལུ་གོ།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།
ཐིམ་ཕུག ཀ་ཕང་གྲང་ས།
འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་. ༡༩༢།
སྒྲོད་ཁལ་དགོངས་ཡངས་ཨང་: ১৭২
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ: www.nlcs.gov.bt